

**153.**

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18) i člana 27 stav 1 Poslovnika Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18), Vlada Crne Gore je 5. februara 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU  
O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVARANJU SAVJETA ZA KONTROLU BIRAČKOG  
SPISKA**

**Član 1**

U Odluci o obrazovanju Savjeta za kontrolu biračkog spiska („Službeni list CG“, broj 10/21) u članu 3 stav 1 riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „šest“.

U stavu 4 tačka 5 briše se.

Dosadašnje tač. 6 i 7 postaju tač. 5 i 6.

U stavu 5 na kraju alineje 1 riječ „i“ briše se i dodaje nova alineja koja glasi:

„- predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; i“.

Dosadašnja alineja 2 postaje alineja 3.

**Član 2**

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04 – 552/2

Podgorica, 5. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**154.**

Na osnovu člana 24a stav 2 i člana 25 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01, 72/02, 21/03 i 76/05 i "Službeni list CG", br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17 i 80/20), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je

**PRAVILNIK  
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU  
VRIJEDNOST**

Član 1

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/02, 13/03, 59/04, 79/05 i 16/06 i „Službeni list CG“ br. 64/08, 30/13, 32/15, 53/17 i 84/17), u članu 54 poslije stava 14 dodaje se novi stav koji glasi:

„Otvoreno more obuhvata morsko dno i morsko podmorje izvan spoljne granice teritorijalnog mora Crne Gore u smjeru pu-čine do granica epikontinentalnog pojasa sa susjednim državama, utvrđenih međunarodnim sporazumima.“

Član 2

U članu 65 stav 1 poslije riječi: „odvoz smeća,“ dodaju se riječi „čišćenje snijega,“.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-1119/1  
Podgorica, 26. januara 2021. godine

Ministar,  
**mr Milojko Spajić, s.r.**

## **155.**

Na osnovu člana 25 stav 5 Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena ("Službeni list CG", broj 73/19), Mini-starstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

# **PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA PRISTUPA MREŽI ZA TRANSPORT UGLJENDIOKSIDA, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA PRIHVATANJE TOKOVA UGLJENDIOKSIDA**

## **Predmet**

### **Član 1**

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi pristupanja mreži za transport ugljendioksida, postupak i kriterijumi za prihvatanje tokova ugljendioksida.

## **Značenje izraza**

### **Član 2**

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **tok ugljendioksida** je tok materija koje nastaju kod postupaka kaptaze ugljendioksida;
- 2) **transportna mreža** je mreža cjevovoda, kao i pripadajuće pumpne stanice, za transport ugljendioksida u skladišni prostor ;
- 3) **operater transportne mreže** je fizičko ili pravno lice koje upravlja transportnom mrežom ili je kontroliše, odnosno koji je u skladu sa zakonom ovlašten za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja transportne mreže;
- 4) **skladišni kompleks** je geoprostor za skladištenje i okolno geološko područje koje može uticati na cjelokupni integritet i bezbjednost skladištenja ugljendioksida.

## **Kriterijumi za prihvatanje tokova ugljendioksida**

### **Član 3**

Tok ugljendioksida može da sadrži materije koje su mu dodate u postupku nalaženja, kaptaze i injektiranja ugljendioksida kao i tragove materija koje su dodata radi lakšeg praćenja i verifikacije kretanja toka ugljendioksida kroz transportnu mrežu.

Koncentracije materija iz stava 1 ovog člana treba da su ispod nivoa koji može:

- štetno uticati na integritet skladišnog prostora i transportnu infrastrukturu;
- predstavljati značajan rizik za životnu sredinu i zdravlje ljudi;
- dovesti do efekta korozije ili neispunjavanja uslova za pristup transportnoj mreži.

## **Zahtjev za pristup transportnoj mreži**

### **Član 4**

Zahtjev za pristup transportnoj mreži za prekogranični transport tokova ugljen-dioksida sadrži:

- naziv i adresu operatera stacionarnog postrojenja;
- opis nastanaka ugljendioksida u postrojenju;
- analizu sastava toka ugljendioksida;
- dokaz o ispunjenju kriterijuma za prihvatanje toka ugljendioksida;
- ukupnu količinu ugljendioksida koja se namjerava transportovati;
- vremenski period za koji je potreban pristup transportnoj mreži;

- dokaz o ispunjenju uslova za pristup transportnoj mreži.

**Stupanje na snagu**

**Član 5**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljinanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-83/1

Podgorica, 18. januara 2021. godine

Ministar,  
prof. dr **Ratko Mitrović**, s.r.

## **156.**

Na osnovu člana 18 stav 3 Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena ("Službeni list CG", broj 73/19), Mini-starstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

### **PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU KADRA I OPREME ZA PRAVNO LICE KOJE VRŠI VERIFIKACIJU IZVJEŠTAJA O EMISIJI GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE**

#### **Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu kadra i opreme koje treba da ispunjava pravno lice koje vrši verifikaciju izvještaja o emisiji gasova sa efektom staklene bašte (u daljem tekstu: verifikator).

#### **Član 2**

Verifikator u pogledu kadra treba da ima:

1) najmanje jedno zaposleno lice, revizora sistema trgovine emisijama, sa završenim VII1 nacionalnim okvirom kvalifikacija tehničke struke (elektrotehničke, tehnološko-metalurške, saobraćajne, rudarsko-geološke, hemijske, mašinske), sa pet godina radnog iskustva u reviziji podataka i informacija, uključujući metodologiju revizije podatka, primjenu nivoa materijalnosti i ocjenu materijalnosti netačnih podataka, analizi povezanih rizika i rizika kontrole, tehnički uzorkovanja povezanoj sa uzorkovanjem podataka i provjerom kontrolnih aktivnosti, ispitivanju podataka i informacionih sistema, kontrolnih aktivnosti i procedura za kontrolne aktivnosti;

2) najmanje tri zaposlena lica, sa završenim VII1 nacionalnim okvirom kvalifikacija tehničke struke (elektrotehničke, tehnološko-metalurške, saobraćajne, rudarsko-geološke, hemijske, mašinske), sa tri godine radnog iskustva u oblasti praćenja i izvještavanja u sektorima: sagorijevanje goriva u postrojenjima gdje se koriste samo međunarodno standardno gorivo koje ima interval pouzdanosti 95 %, rafiniranje mineralnih ulja, prženje ili sinterovanje metalne rude (i sulfidnih ruda), uključujući i peletizaciju, proizvodnja koksa, sirovog gvožđa ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući neprekidno livenje, proizvodnja i prerada crnih metala (uključujući i legure gvožđa), proizvodnja sekundarnog aluminijuma, proizvodnja i prerada obojenih metala, uključujući i proizvodnju legura, proizvodnja primarnog aluminijuma, cementa i klinkera, kreča ili kalcinacija dolomita ili magnezita, stakla uključujući i staklena vlakna, keramičkih proizvoda pečenjem, izolacionih materijala od mineralne vune, sušenje ili kalcinacija gipsa ili proizvodnja gipsanih ploča i drugih gipsarskih proizvoda, proizvodnja celuloze od drveta ili drugih vlaknastih materijala, papira ili kartona, crnog ugljenika, amonijaka, organskih hemikalija krekovanjem, reformisanjem, djelimičnom ili potpunom oksidacijom ili sličnim procesima, vodonika ( $H_2$ ) i sinteza gasa reformisanjem ili djelimičnom oksidacijom, kaustične sode ( $Na_2CO_3$ ) i natrijum bikarbonata ( $NaHCO_3$ ), azotne kiseline (emisije ugljen-dioksida i azot-suboksida), adipinske kiseline (emisije ugljen-dioksida i azot-suboksida), glioksalata i glioksilne kiseline (emisije ugljen-dioksida i azot-suboksida), kaprolaktama i kaptaža gasova sa efektom staklene bašte u svrhu transporta i geološkog skladištenja.

#### **Član 3**

Verifikator u pogledu opreme treba da ima:

- 1) računar sa odgovarajućim softverom za obradu i mjernih rezultata;
- 2) štampač;
- 3) prostoriju za analizu dokumentacije;

4) odgovarajući prostor za čuvanje evidencije, naročito u pogledu podataka zaštićenih poslovnom tajnom.

#### Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-83/4

Podgorica, 18. januara 2021. godine

Ministar,  
prof. dr **Ratko Mitrović**, s.r.

**157.**

Na osnovu člana 7 stav 3 i člana 8 st. 1 i 4 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list CG", br. 71/17 i 67/19), Ministarstvo kapitalnih investicija donijelo je

**PRAVILNIK  
O POSEBNIM USLOVIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI PREVOZ U  
DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE**

**Predmet**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se posebni tehnički i tehničko-eksploatacionali uslovi koje treba da ispunjavaju vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe, način ispisivanja natpisa na tim vozilima i uslovi u pogledu kadra i opreme za pravno lice koje vrši poslove kontrole ispunjenosti posebnih uslova.

**Opšti uslovi za vozila**

**Član 2**

Vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe, njihovi djelovi, uređaji i oprema, treba da budu usaglašeni sa tehničkim zahtjevima i uslovima.

Vozila za prevoz putnika treba da imaju tehnički ispravne i funkcionalne uređaje za grijanje, provjetravanje i unutrašnju rasvjetu.

Unutrašnjost vozila za prevoz putnika (sjedišta, podovi, bočne strane, rasvjetna tijela) treba da bude čista i neoštećena.

**Putničko vozilo za auto-taksi prevoz**

**Član 3**

Putničko vozilo za auto-taksi prevoz, pored uslova iz člana 2 ovog pravilnika, treba da ima:

- na bočnim stranama vozila ispisani broj licence za auto-taksi prevoz i naziv jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, podaci ispisani na bočnim stranama vozila treba da odgovaraju podacima iz licence za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u auto-taksi prevozu putnika;

- taksimetar pregledan u skladu sa metrološkim propisima, koji je postavljen na vidnom mjestu;

- istaknutu na krovu svjetleću oznaku „TAXI“ sa brojem izvoda licence, koja treba da je osvijetljena kada je vozilo slobodno za vožnju;

- ispravan auto-klima uređaj;

- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);

- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;

- naslone za glavu na svim sjedištima;

- ispravne vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;

- ispravan uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;

- zadnje svjetlo za maglu;

- treće stop svjetlo;
- prtljažni prostor zapremine najmanje 310 litara (VDA).

Na vozilu iz stava 1 ovog člana može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Vozilo iz stava 1 ovog člana prilagođeno licima sa invaliditetom je vozilo koje je opremljeno sa platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz tih lica.

### **Putničko vozilo za šatl prevoz**

#### **Član 4**

Putničko vozilo kojim se obavlja šatl prevoz, pored uslova iz člana 2 ovog pravilnika, treba da ima:

- na bočnim stranama vozila ispisani naziv i sjedište prevoznika, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, a podaci ispisani na bočnim stranama vozila treba da odgovaraju podacima iz licence za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju;
- ispravan auto-klima uređaj;
- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);
- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;
- naslone za glavu na svim sjedištima;
- ispravne vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;
- ispravan uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;
- zadnje svjetlo za maglu;
- treće stop svijetlo.

Na vozilu iz stava 1 ovog člana, na zadnjoj strani vozila, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, prilagođeno licima sa invaliditetom je vozilo koje je opremljeno sa platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz tih lica.

### **Putničko vozilo za limo servis**

#### **Član 5**

Putničko vozilo kojim se obavlja limo servis, pored uslova iz člana 2 ovog pravilnika, treba da ima:

- na bočnim stranama vozila ispisani naziv i sjedište prevoznika, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila treba da odgovaraju podacima iz licence za limo servis;
- ispravan klima uređaj;
- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);
- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;
- naslone za glavu na svim sjedištima;
- ispravne vazdušne jastuke najmanje za vozača i suvozača;
- ispravan uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca;
- zadnje svjetlo za maglu;
- treće stop svijetlo.

Na vozilu iz stava 1 ovog člana nije dozvoljeno ispisivanje drugih natpisa.

Vozilo iz stava 1 ovog člana, prilagođeno licima sa invaliditetom je vozilo koje je opremljeno sa platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz tih lica.

## **Autobus**

### **Član 6**

Autobus za javni prevoz putnika ili prevoz za sopstvene potrebe, pored uslova iz člana 2 ovog pravilnika, treba da ima:

- na bočnim stranama isписан vozila naziv i sjedište prevoznika, odnosno lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenci za javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju, odnosno u odobrenju za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
- označen broj mjesta za sjedenje i stajanje;
- tapacirana i numerički označena sjedišta, osim u gradskom autobusu;
- ispravna vrata za putnike koja su izvedena tako da omogućavaju nesmetan i bezbjedan ulazak i izlazak putnika;
- ugrađene optičke ili druge naprave koje omogućavaju vozaču da sa svoga mesta provjeri prisustvo putnika u neposrednoj spoljnoj ili unutrašnjoj blizini svih vrata za putnike;
- ugrađene prečke i rukohvate koji u pogledu čvrstoće, dimenzija i položaja, omogućavaju olakšan ulazak i izlazak putnika, pomoći prilikom pristupa sjedištu i pridržavanje putnika koji stoje.

Na međugradskim autobusima, na zadnjoj strani vozila, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica.

Na gradskim i prigradskim autobusima, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Svi natpisi i obavještenja unutar autobraščaka (ulaz, izlaz, izlaz u slučaju opasnosti i slično) treba da budu ispisani na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Autobus kojim se obavlja javni prevoz putnika u međugradskom i međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova iz st. 1 i 4 ovog člana, treba da ima:

- ispravan auto-klima uređaj;
- ispravne sigurnosne pojaseve, najmanje za prvi red sjedišta (ispred kojih nema sjedišta sa rukohvatom).

Autobus kojim se obavlja javni prevoz putnika na udaljenostima većim od 500 km (u jednom smjeru), pored uslova iz st. 1, 4 i 5 ovog člana, treba da ima ugrađen ispravan sanitarni čvor i toalet, koji je moguće koristiti u toku putovanja.

Vozilo iz stava 1 ovog člana može da bude opremljeno i sa platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz tih lica.

U slučaju iz stava 7 ovog člana gradski i prigradski autobus treba da ima sloboden prostor dimenzija 140 cm x 90 cm u dijelu najbližem ulazu u vozilo, odnosno platformi za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom.

## **Dimenzije i raspored sjedišta u autobusu**

### **Član 7**

Dimenzije i raspored sjedišta u autobusu treba da budu:

- najmanje širine sjedeće površine sjedišta:
  - 40 cm - za mali, gradski i prigradski autobus,
  - 45 cm - za međugradski autobus,
- najmanje širine naslona sjedišta, mjerene na visini između 27 i 65 cm iznad sjedeće površine sjedišta:
  - 50 cm - kod pojedinačnih sjedišta,

45 cm - kod spojenih sjedišta za dva ili više putnika,  
- najmanja dubina sjedeće površine sjedišta:  
35 cm - za mali i gradski autobus,  
40 cm - za prigradski i međugradski autobus,  
- najmanji razmak između sjedišta, u slučaju kad su sjedišta okrenuta u istom smjeru, mjerena vodoravno između prednje površine naslona sjedišta i zadnje površine naslona sjedišta koje je ispred, na visini ne manjoj od 62 cm iznad poda:  
65 cm - za mali i gradski autobus,  
68 cm - za prigradski i međugradski autobus,  
- najmanji razmak između sjedišta, kad su sjedišta okrenuta jedno prema drugom, mjerena vodoravno između prednjih površina naslona tih sjedišta, na visini koja odgovara sjedećoj površini tih sjedišta, za sve autobuse - 130 cm,  
- najmanja visina slobodnog prostora iznad sjedišta, mjerena od najviše tačke sjedišta, za sve autobuse - 90 cm,

Dimenzije najmanjeg slobodnog prostora ispred sjedišta, ispred kojeg se ne nalazi drugo sjedište date su u Prilogu 1.

U dijelu autobusa koji je najpogodniji za ulazak putnika treba da budu predviđena najmanje dva sjedišta namijenjena licima sa invaliditetom.

## **Autobus za prevoz djece**

### **Član 8**

Autobus kojim se obavlja prevoz djece u posebnom linijskom ili vanlinijskom prevozu, pored uslova iz čl. 2, 6 i 7 ovog pravilnika, treba da ima:

- ispravan protivblokirajući sistem kočenja (ABS);
- ispravne sigurnosne pojaseve na svim sjedištima;
- naslone za glavu na svim sjedištima.

U autobusu kojim se obavlja prevoz djece ne smiju se koristiti mjesta za stajanje.

## **Vozila za prevoz tereta**

### **Član 9**

Vozila za prevoz tereta na bočnim stranama kabine vozila treba da imaju ispisani naziv i sjedište prevoznika, odnosno lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe, slovima visine minimalno 30 mm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila; podaci ispisani na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenci za javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju, odnosno odobrenju za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe.

Na vozilima za prevoz tereta, na bočnim i zadnjoj strani tovarnog prostora, može biti ispisana reklama pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica.

Vozila kojima se obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova iz stava 1 ovog člana, treba da ispunjavaju tehničke uslove u pogledu buke i emisije izduvnih gasova i uslove u pogledu bezbjednosti u skladu sa posebnim propisom, ako međudržavnim ugovorima nije drugačije utvrđeno.

## **Ispunjenošć posebnih uslova za vozila**

### **Član 10**

Za vozilo koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, izdaje se godišnja potvrda o ispunjenosti posebnih tehničkih i tehničko-eksploatacionih uslova.

Za vrijeme obavljanja javnog prevoza, kao i prevoza za sopstvene potrebe, potvrda iz stava 1 ovog člana, treba da se nalazi u vozilu.

Za vozila kojima se obavlja prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, izdaje se potvrda u skladu sa uputstvom za korisnike MULTILATERALNA KVOTA ECMT/CEMT dozvola.

Potvrde iz st. 1 i 2 ovog člana izdaje pravno lice ovlašćeno od organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja za provjeru ispunjenosti posebnih tehničkih i tehničko-eksploatacionih uslova za vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe (u daljem tekstu: ovlašćeno pravno lice).

Lice iz stava 4 ovog člana vrši prvi pregled vozila, a naredni pregledi se mogu obavljati u stanici za tehnički pregled vozila, pri redovnom tehničkom pregledu vozila uz obavezan izvještaj o izvršenom pregledu.

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se na Obrascu 1.

Izvještaj iz stava 5 ovog člana sačinjava se na Obrascima 2, 3 i 4.

### **Uslovi za ovlašćeno pravno lice** **Član 11**

Ovlašćeno pravno lice treba da:

1) je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje poslova tehničkog ispitivanja i analize motornih vozila odnosno provjere homologacijske i ekološke ispravnosti vozila i ima sjedište u Crnoj Gori;

2) ima najmanje tri zaposlena sa završenim VIII1 nivoom nacionalnog okvira kvalifikacija (mašinski inženjer ili diplomirani inženjer saobraćaja, smjer mehanizacija, za mašinsku struku, ili smjer drumski saobraćaj, za saobraćajnu struku) sa najmanje pet godina radnog iskustva na ovim ili sličnim poslovima, najmanje jednog zaposlenog sa završenim VIII1 nivoom nacionalnog okvira kvalifikacija (diplomirani pravnik) sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i najmanje jednog zaposlenog sa završenim IV1 nivoom nacionalnog okvira kvalifikacija (mašinskog ili saobraćajnog smjera) i koje ima dokaz o završenoj obuci prema programu za osposobljavanje kontrolora za tehnički pregled vozila koja obuhvata i postupak sprovođenja homologacije vozila;

3) ima odgovarajuću opremu za pregled vozila u skladu sa propisom kojim su uređeni bliži uslovi za stanice za tehnički pregled vozila;

4) ima odgovarajuću informacionu opremu – računare i tehničku opremu (štampač, skener, telefonska linija, faks, digitalni foto aparat) i program za vođenje evidencije o pregledanim vozilima;

5) ima akreditaciju za poslove kontrole motora i vozila izdatu od strane nacionalnog akreditacionog tijela.

### **Prilog i Obrasci** **Član 12**

Prilog 1 i Obrasci 1 do 4 čine sastavni dio ovog pravilnika.

### **Prestanak važenja** **Član 13**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe ("Službeni list CG", broj 9/15).

**Stupanje na snagu**  
**Član 14**


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-011/21-907/1  
Podgorica, 1. februara 2021. godine


Ministar,  
**Mladen Bojanić, s.r.**

**Prilog 1**

**Dimenzije najmanjeg slobodnog prostora između sjedišta**



## Obrazac 1



<p><b>Prevoznik:</b> <hr/></p> <p><b>Sjedište prevoznika:</b> <hr/></p> <p><b>Vrsta prevoza:</b> <hr/><hr/></p> <p><b>Ocjena o ispunjenosti posebnih uslova</b> <hr/><hr/><hr/></p>	<p><b>Marka vozila:</b> <hr/></p> <p><b>Model vozila:</b> <hr/></p> <p><b>Broj šasije:</b> <hr/></p> <p><b>Kategorija vozila:</b> <hr/></p> <p><b>Godina proizvodnje:</b> <hr/></p> <p><b>Godina prve registracije u CG:</b> <hr/></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrda o ispunjenosti posebnih tehničkih i tehničko-eksploatacionih uslova izrađuje se dvostrano u formatu A7 (dimenzije 74 x 105 mm) u svijetlo smeđoj boji, na unikatnom zaštićenom papiru koji ima unikatni vodeni znak na cjelokupnoj površini papira, UV zaštitu i unikatnu hologramsku zaštitu

## Obrazac 2

Naziv pravnog lica  
**PREGLED VOZILA ZA JAVNI PREVOZ  
I PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE**

Putničko vozilo

Na osnovu člana 10 Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe („Sl. list CG“, broj \_\_\_\_), sačinjen je ovaj

### IZVJEŠTAJ

o pregledu vozila u pogledu ispunjenosti posebnih uslova za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe

Vlasnik vozila, mjesto \_\_\_\_\_ Br. potvrde **V-**

#### Podaci o vozilu:

Vrsta vozila	_____	Registar. oznaka	_____
Marka vozila	_____	Tip vozila	_____
VIN oznaka	_____	Oblik karoserije	_____
God. proizvodnje	_____	Prva registr. u CG	_____

#### Pregledom predmetnog vozila utvrđeno je sljedeće stanje:

- |                                                              |                          |                          |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| - taksimetar, tip i serijski. broj:                          | _____                    | Da                       | Ne |
| - cjenovnik taxi usluga:                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - svjetleća oznaka sa brojem:                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - uređaji za grijanje, provjetravanje i unutrašnju rasvjetu: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - unutrašnjost vozila za prevoz putnika, čista i neoštećena: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - klima uređaj:                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - ABS kočioni sistem:                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - sigurnosni pojasevi, na svim sjedištima:                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - nasloni za glavu, na svim sjedištima:                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - vazdušni jastuci, za vozača i suvozača:                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - četiri pokazivača pravca:                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - zadnje svjetlo za maglu:                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - treće stop svjetlo:                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| - prtljažni prostor min. 310 litara:                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |

OVJERAVA STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Mjesto: \_\_\_\_\_

**Pregled obavio**

Datum: \_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_

**Obrazac 3**

<b>Naziv pravnog lica</b> <b>PREGLED VOZILA ZA JAVNI PREVOZ</b> <b>I PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE</b>	<b>Autobus</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Na osnovu člana 10 Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe (Sl. list CG, broj \_\_\_\_), sačinjen je ovaj

**IZVJEŠTAJ**

o pregledu vozila u pogledu ispunjenosti posebnih uslova za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe

Vlasnik vozila, mjesto \_\_\_\_\_  
Naziv prevoznika, sjedište \_\_\_\_\_ Br. potvrde **V-**


**Podaci o vozilu:**

Vrsta vozila	Registar. oznaka
Marka vozila	Tip vozila
VIN oznaka	Oblik karoserije
Broj mjesta (sj/st)	Br. vrata za putnike
God. proizvodnje	Prva registr. u CG

**Pregledom predmetnog vozila utvrđeno je sljedeće stanje:**

- |                                                                                          | Da                       | Ne                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - naziv i sjedište/prebivalište prevoznika, na bočnim stranama (minimalne visine 30 mm): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - uređaj za grijanje:                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - uređaj za provjetravanje:                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - uređaj za unutrašnju rasvjetu:                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - unutrašnjost vozila za prevoz putnika, čista i neoštećena:                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - označen broj mjesta za sjedenje i stajanje:                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - tapacirana i numerički označena sjedišta:                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - uređaji za provjeru prisustva putnika u blizini svih vrata:                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - prečke i rukohvati:                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - oznake Ulaz, Izlaz i Izlaz u slučaju opasnosti:                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - klima uređaj:                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - sigurnosni pojasevi, minimalno za prvi red sjedišta:                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - sanitarni čvor i WC:                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- dimenzije sjedišta:



- ABS kočioni sistem:
- sigurnosni pojasevi, na svim sjedištima:
- nasloni za glavu, na svim sjedištima:
- dva sjedišta za putnike invalide, sa rukohvatima:

Da

Ne

Napomena: \_\_\_\_\_

OVJERAVA STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

*Pregled obavili:*

Mjesto: \_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Obrazac 4

Naziv pravnog lica

### PREGLED VOZILA ZA JAVNI PREVOZ I PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

Teretno vozilo

Na osnovu člana 10 Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe („Sl. list CG“, broj \_\_\_\_), sačinjen je ovaj

### IZVJEŠTAJ

o pregledu vozila u pogledu ispunjenosti posebnih uslova za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe

Vlasnik vozila, mjesto \_\_\_\_\_

Naziv prevoznika, sjedište \_\_\_\_\_ Br. potvrde **V-** \_\_\_\_\_

#### Podaci o vozilu:

Vrsta vozila \_\_\_\_\_ Registar. oznaka \_\_\_\_\_

Marka vozila \_\_\_\_\_ Tip vozila \_\_\_\_\_

VIN oznaka \_\_\_\_\_ Oblik karoserije \_\_\_\_\_

God. proizvodnje \_\_\_\_\_ Prva registr. u CG \_\_\_\_\_

#### Karakteristike vozila:

Broj osovina (uk/pog): \_\_\_\_\_ Masa praznog vozila: \_\_\_\_\_ kg

Najveća dozvoljena masa: \_\_\_\_\_ kg Dozvoljena nosivost: \_\_\_\_\_ kg

ABS kočioni sistem: Da:  Ne:  Retarder: Da:  Ne:

#### Pregledom predmetnog vozila utvrđeno je sljedeće stanje:

- naziv i sjedište/prebivalište prevoznika, na bočnim stranama (minimalne visine 30 mm):
- tovarni prostor u skladu sa namjenom vozila:

Da  Ne

Napomena: \_\_\_\_\_

OVJERAVA STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

*Pregled obavili:*

Mjesto: \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**158.**

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 35 stav 3 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), na 137. sjednici od 01.02.2021. godine, donosi

**R J E Š E Nj E**  
**O OKONČANjU JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANjE**

1. Utvrđuje se da na javnu ponudu Dušana Đurovića, sa prebivalištem u Nikšiću, Podgorički put b.b, (u daljem tekstu: Sticalac) za preuzimanje Akcionarskog društva "MEHANIZACIJA I PROGRAMAT" Nikšić, sa sjedištem Nikšiću, Voja Deretića b.b, upisanog u Registar Komisije pod brojem 19 (u daljem tekstu: Emitent), u roku propisanom Zakonom i utvrđenom u Prospektu, prijavljeno je 9.931 akcija sa pravom glasa emitenta, što čini 1,4026% ukupnog broja akcija sa pravom glasa emitenta, po cijeni od 1,70€ po akciji.

Broj: 01/2-4/11-20  
Podgorica, 01.02.2021. godine

**Komisija za tržište kapitala**  
Predsjednik Komisije,  
**dr Zoran Đikanović, s.r.**

**159.**

Komisija za tržište kapitala ( u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 24 stav 4 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni list CG", br. 18/11, 52/16), na 137. sjednici od 01.02.2021. godine, donosi

**R J E Š E Nj E**  
**O ODOBRENjU OBAVEZNE JAVNE PONUDE ZA**  
**PREUZIMANjE**

1. Lazaru Pejoviću, sa prebivalištem u Podgorici, Dušana Milutinovića broj 20 (u daljem tekstu: Sticalac), odobrava se obavezna javna ponuda za preuzimanje Akcionarskog društva DRVOIMPEX AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOZ, UVOZ I UNUTRAŠNJI PROMET PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 9, (u daljem tekstu: Emitent), kojom se nudi otkup 205.149 akcija sa pravom glasa po cijeni od 0,6376 € po akciji, a koja važi 15 dana od dana objavljivanja prospekta za preuzimanje

Broj: 07/2-5/12-20  
Podgorica, 01.02.2021. godine

**Komisija za tržište kapitala**  
Predsjednik Komisije,  
dr **Zoran Đikanović, s.r.**

**160.**

Na osnovu čl. 58 stav 3 i čl. 77 st. 3 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore" broj 1/2018), Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na 137. sjednici od 01.02.2021. godine donosi

**R J E Š E Nj E**  
**O ODOBRENJU DOPUNE PROSPEKTA ZA JAVNU PONUDU I EMISIJE**  
**SUBORDINISANIH OBVEZNICA HIPOTEKARNE BANKE AD PODGORICA**  
**IZDATIH PUTEM JAVNE PONUDE**

1. Emitentu "HIPOTEKARNA BANKA" AD PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, Josipa Broza Tita br.67 (u daljem tekstu: Emitent) ODOBRAVA SE dopuna Prospeksa za javnu ponudu su-bo-rdinisanih obveznica (ISIN: MEHB01KAPG0) odobrenog Rje-še-njem Komisije broj: 02/1-2/9-14 od 26.09.2014. godine (u daljem tekstu: Prospekt) i to dijelu 1.10 Prospeksa pod nazivom: "Pravo na prijevremeni otkup i isplatu, i garancije za izvršenje obaveza"

2. Obavezuje se Emitent da:

- u dijelu 1.10 Prospeksa pod nazivom: "Pravo na prijevreme-ni otkup i isplatu, i garancije za izvršenje obaveza unese sledeće:

Emitent obveznica ima pravo na upućivanje Javnog poziva za dobrovoljni prijevremeni otkup Obveznica.

Javni poziv za prijevremeni otkup Obveznica Emitent može upu-titi godinu dana prije dospijeća Obveznica (počev od 01.12.2020. godine), a uz prethodno pribavljenu saglasnost Centralne banke Crne Gore.

Prije objavljuvanja Javnog poziva Emitent će pribaviti saglasnost od Komisije za tržište kapitala na isti.

Ne postoje garancije za izvršenje obaveza po osnovu Obve-zni-ca na koje se Prospekt odnosi ", kao i kompletan tekst Javnog poziva za prijevremeni otkup obveznica na uređenom tržištu hartija od vrijednosti dostavljenog Komisiji.

Broj: 02/1-2/13-14  
Podgorica, 01.02.2021. godine

**Komisija za tržište kapitala**  
Predsjednik Komisije,  
dr **Zoran Đikanović, s.r.**

## **161.**

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 5 stav 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl.list CG", br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17 ), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 05.02.2021. godine, donio je

### **O D L U K U O IZDAVANJU JUBILARNOG ZLATNOG I SREBRNOG KOVANOGL NOVCA**

#### **Član 1**

Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna ba-nka) će povodom obilježavanja jubileja dvadeset godina od osnivanja Centralne banke Crne Gore, izdati u 2021. godini jubilarni zlatni i srebrni kovani novac.

#### **Član 2**

Jubilarni zlatni kovani novac (u daljem tekstu: zlatnik) iz čla-na 1 ove odluke izdaje se u apoenu od 10 perpera i količini od 50 komada.

Zlatnik je težine 3,455 grama i prečnika 20 mm i izrađuje se od legure zlata, finoće 900/1000, u specijalnoj pruf tehnici sa viso-ko-sjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima.

Dopušteno odstupanje od težine zlatnika je 2% (promila) iznad težine iz stava 2 ovog člana.

#### **Član 3**

Jubilarni srebrni kovani novac (u daljem tekstu: srebrnjak) iz člana 1 ove odluke izdaje se u apoenu od 1 perpera i količini od 200 komada.

Srebrnjak je težine 17 grama i prečnika 34 mm i izrađuje se od legure srebra, finoće 925/1000, u specijalnoj pruf tehnici sa vi-so-ko-sjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima.

Dopušteno odstupanje od težine srebrnjaka je 2% (promila) iznad težine iz stava 2 ovog člana.

#### **Član 4**

Izgled s lica zlatnika i srebrnjaka (avers) je sljedeći: u centralnom dijelu vizuelni prikaz zgrade u kojoj je sjedište Centralne ba-nke, obodom je u gornjem dijelu latiničnim pismom ispisani tekst: "Centralna banka Crne Gore", a u donjem dijelu ispisane su jubilarne godine: „2001 – 2021“.

Izgled s naličja zlatnika i srebrnjaka (revers) je sljedeći: u ce-ntra-lnom dijelu grub Crne Gore, obodom je u gornjem dijelu latini-čnim pismom ispisani tekst: "Crna Gora", a u donjem dijelu oznaka nominalne vrijednosti i novčane jedinice, za zlatnik: "10 perpera" i za srebrnjak: "1 perper".

Obod zlatnika i srebrnjaka je gladak.

#### **Član 5**

Način korišćenja i balanžiranja (struktura kolekcija) zlatnika i srebrnjaka utvrđuje se posebnom odlukom Centralne banke.

**Član 6**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O. br. 0101-841-2/2021

Podgorica, 05. 02. 2021. godine

**Savjet Centralne banke Crne Gore**

Predsjedavajući guverner,  
**dr Radoje Žugić, s.r.**

**162.**

Na osnovu člana 2 stav 2 i člana 8 alineja 6 Odluke o osniva-nju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ („Službeni list CG“, broj 129/20), a u vezi sa članom 13 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ („Službeni list CG“, broj 2/21), Vlada Crne Gore je, dana 4. februara 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**RJEŠENJE  
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA  
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT PUTNIKA I  
ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU „TOMONTENEGRO“**

1. Za članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ imenuju se:

- Pavle Tripković, dipl. pravnik;
- Milovan Milić, dipl. inž. avio-saobraćaja (pilot);
- Filip Radulović, dipl. biotehnolog;
- Goran Đurović, dipl. ecc. i
- Nebojša Vuksanović, dipl. inž. mašinstva.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-545/3

Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**163.**

Na osnovu člana 2 stav 2 i člana 8 alineja 6 Odluke o osniva-nju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ („Službeni list CG“, broj 129/20), a u vezi sa članom 17 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ („Službeni list CG“, broj 2/21), Vlada Crne Gore je, dana 4. februara 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA**  
**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT PUTNIKA I**  
**ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU „TOMONTENEGRO“**

1. Za izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ imenuje se Predrag Todorović, mr međunarodnog biznisa.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-545/3

Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**164.**

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA**  
**ELEKTRONSKU UPRAVU I INFORMATIČKU BEZBJEDNOST U RANIJEM**  
**MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE**

Dušanu Poloviću, generalnom direktoru Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u ranijem Ministarstvu javne uprave, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-454/3  
Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**165.**

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA**  
**MEĐUNARODNU SARADNJU I PROGRAME POMOĆI U RANIJEM**  
**MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE**

Admiru Šahmanoviću, generalnom direktoru Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći u ranjem Ministarstvu javne uprave, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-455/3  
Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

**166.**

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 4 i članom 134 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA**  
**ŽIVOTNU SREDINU U RANIJEM MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I**  
**TURIZMA**

Ivani Vojinović, generalnoj direktorici Direktorata za životnu sredinu u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma, prestaje mandat zbog ukidanja Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Broj: 04-475/3

Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**167.**

Na osnovu člana 23 Ugovora o potvrđivanju kontinuiteta pružanja vazduhoplovnih usluga u vazdušnim prostorima Crne Gore i Srbije, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E  
O RAZRJEŠENJU ČLANA SKUPŠTINE  
„KONTROLA LETENjA SRBIJE I CRNE GORE“ D. O. O.**

1. Razrješava se dužnosti član Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d.o.o. Slobodan Filipović, bivši državni sekretar u Ministarstvu odbrane, na predlog Ministarstva odbrane.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-482/3  
Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore  
Predsjednik,  
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s.r.**

**168.**

Na osnovu člana 23 Ugovora o potvrđivanju kontinuiteta pružanja vazduhoplovnih usluga u vazdušnim prostorima Crne Gore i Srbije, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O IMENOVANjU ČLANA SKUPŠTINE**  
**„KONTROLA LETENjA SRBIJE I CRNE GORE“ D. O. O.**

1. Za člana Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore“ d.o.o., predstavnika Ministarstva odbrane, imenuje se mr Veljko Mališić, v. d. generalnog direktora Direktorata za logistiku u Ministarstvu odbrane.

2. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:04-483/3

Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**169.**

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA**  
**UPRAVE JAVNIH RADOVA**

Dr Rešadu Nuhodžiću, direktoru Uprave javnih radova, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj:04-504/3  
Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**170.**

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O PRESTANKU MANDATA DIREKTORICE**  
**UPRAVE ZA KADROVE**

Svetlani Vuković, direktorici Uprave za kadrove, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-539/2

Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**171.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. februara 2021. godine, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O ODREĐIVANJU V. D. DIREKTORICE UPRAVE ZA KADROVE**

Za v. d. direktorice Uprave za kadrove određuje se mr Jovana Nišavić, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj:04-539/3

Podgorica, 4. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

**172.**

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je dana 5. februara 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**R J E Š E Nj E**  
**O ODREĐIVANJU V. D. DIREKTORA UPRAVE JAVNIH RADOVA**

Za v. d. direktora Uprave javnih radova određuje se Boro Lučić, magistar primijenjenih umjetnosti u pomorskim inspekcijskim i vještačenjima, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-538/3

Podgorica, 5. februara 2021. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
Prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.